



U guda nga ha zwiḍula



Evah Tukisi



Zwi^gula zwi dzula mavuni na ma^gini.

Zwi^gula zwi kudzela makumba nga tshifhinga
tsha dzimvula.





Tshidula tshi kudzela makumba kha mađi o
kunaho.

Mađi a hone a na zwimela nahone ho ngo tsa.



Tshidula tshi kudzela makumba o vhalaho
nahone tsha si tsha a thogomela.






Makumba a dzula kha zwimela, matomboni na
kha mađinga a mađini.



Duvha li dudedza makumba.





Nga murahu ha vhege tharu, makumba a tshidula a thoma u thothonya.



Mabuluvhulu a a thothonya a bva kha
makumba. A na mitshila milapfhu.

A shumisa mapwiṭi u fema.





Buluvhulu ḥi alutshela na u dzula mađini fhedzi. ḥi shumisa mutshila walo u tala.



Buluvhulu li a aluwa nahone la thoma u ḥoda zwiliwa.





Nga murahu ha vhege n̄a, buluvhulu l̄i thoma
u mela maño. L̄i thoma u la zwikhokhonono
zwiłuku.



Nga murahu ha vhege dza malo, buluvhulu li
thoma u bva milenzhe mivhili ya murahu. Na
mafahafhu a a thoma u bvelela.





Nga vhege ya vhufumimbili li vha li na milenzhe miña. Zwino li who vhidziwa u ri kuđula.

Mutshila u thoma u vha mupfhufhi.



Zwino kuḍula ku vho dzula maḍini na mavuni.
Mutshila wo ngalangala zwino.

Kwu shumisa mafhafhu u fema.





Tshidula tshituku tshi aluwa tshi tshi ya phanda.

Milenzhe ya murahu i thoma u vha mihulwane na u khwaṭha.

Ndi vhege ya vhufumirathi. Tshidula tsho no aluwa vhukuma.



Tshidula tshi ḥa dzithunzi na zwikhokhonono zwiṭuku. Tshi zwi fasha nga lulimi lwatsho lulapfhu. Lulimi lwa tshidula lu a nambatela.





Tsho no aluwa tshi $\ddot{\text{q}}$ ula zwino. Tshi $\ddot{\text{q}}$ ula tshi a imbelela. Tshi a fhufhela n $\ddot{\text{h}}$ a ha matombo.



Dula, dula, dula, tshidula tshi a imbelela.





Zwiętula zwi konesa u ɿidzumba nga
mivhalavhala.

Ni nga kona u wana tshiętula kha zwifanyiso
izwi zwiraru naa?



Tshifhingani tshiðaho ni tshi vhona buluvhulu
kana tshiðula, ni tshi talele nga vhuronwane.
Ni lingedze u humbula zwoðhe zwe na guda!

